

Naziv pravnog lica

**JP PARKINZI doo**

Sjedište i adresa pravnog lica

**Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.**

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**68.20**

Djelatnost

**Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)**

Identifikacioni broj za direktne poreze

**4210144270001**

Identifikacioni broj za indirektne poreze

**210144270001**

Naziv banke

**ASA Banka d.d. Sarajevo**

Broj računa

**1340011110002892**

Šifra općine

**036**

## Godišnji izvještaj o poslovanju za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

U smislu odredbi čl. 42. i 43. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 15/21), navodimo sljedeće podatke koji upotpunjuju objektivan prikaz finansijskog položaja i poslovanja JP PARKINZI doo Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B..

### 1) Značajni postbilansni događaji nastali u periodu od 31.12.2024.godine do datuma predaje finansijskih izvještaja za 2024. godinu

U periodu od 31.12.2024. do datuma usvajanja i predaje finansijskih izvještaja za 2024 godinu nije bilo značajnijih postbilansnih događaja u smislu MRS 10.

### 2) Procjena očekivanog budućeg razvoja

R. br.	Pozicija	2024.godina Iznos KM	Plan za 2025.godine Iznos KM	INDEKS 3/2*100
0	1	2	3	4
1	UKUPNO PRIHODI	679.757	747.733	110
2	UKUPNO RASHODI	671.525	725.247	108
3	DOBIT (GUBITAK)	8.232	22.486	273

Društvo za narednu godinu planira rast prihoda za 10%, ukupni rashodi bi trebali sporije rasti, što bi dovelo do povećanja dobiti (smanjenja gubitka)

### 3) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem

U toku 2024. godine nema zabilježenih aktivnosti istraživanja i razvoja u smislu MRS-a 38.

### 4) Informacije o otkupu vlastitih dionica i udjela

U toku 2024. godine nije bilo sticanja vlastitih dionica, odnosno udjela.

5) **Informacije o poslovnim segmentima**

U toku 2024. godine nema posebnih poslovnih segmenata u smislu MRS-a 14.

6) **Korišteni finansijski instrumenti od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnost poslovanja**

Nisu korišteni finansijski instrumenti od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

7) **Ciljevi i politike u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita**

Nije definisano.

8) **Izloženost cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica**

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti poslovanje svedu na minimum finansijskih rizika. Tržišni rizik je prisutan i njime se upravlja adekvantnim cjenovnim i drugim politikama. Rizik od promjene deviznih kurseva javlja se u slučaju kad Društvo posluje u međunarodnim okvirima i izloženo je riziku deviznog kursa jer posluje sa različitim valutama. Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Oprezno upravlja rizikom likvidnosti odžavanjem dovoljnog iznosa gotovine, kao i obezbjeđenje adekvantnih izvora finansiranja.

9) **Mjere na zaštiti životne sredine**

Društvo provodi sve aktivnosti koje su zakonska obaveza u vezi sa zaštitom životne sredine.

10) **Prikaz primjenjenih pravila korporativnog upravljanja**

-



## **Skraćeni finansijski izvještaj o radu**

period 01.01.2024.godine – 31.12.2024. godine

*Izvještaj o poslovanju  
koji je dodatak godišnjem obračunu za 2024. godinu*

**April, 2025. godine**

## Uvodne napomene

Javno preduzeće „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac je osnovano 29.05.2013. godine Odlukom o osnivanju JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj:5/13) „upisano u sudski registar Općinskog suda u Tuzli pod matičnim registarskim brojem MBS:32-05-0002-14“. Ovom Odlukom općina Gradačac u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, osniva javno preduzeće koje će kao privredno društvo obavljati komunalnu djelatnost održavanja javnih parking prostora koja je od javnog društvenog interesa (dalje Društvo).

Ovom odlukom se uređuju i pitanja od značaja za organizovanje, rad i poslovanje Društva i to : naziv i adresa osnivača, firma i sjedište, pravna sposobnost i odgovornost za obaveze, djelatnost društva, te druga pitanja koja su od značaja za poslovanje društva.

Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost od općeg društvenog interesa, radi sticanja dobiti, sa pravnom i poslovnom sposobnošću i posluje pod firmom : Javno preduzeće „Parkinzi“ društvo sa ograničenom odgovornošću Gradačac. Skraćena oznaka firme je JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac. Osnivač Društva je Općina Gradačac.

Sjedište Društva je u Gradačcu na poslovnoj adresi u ulici Ibrahima Kapetanovića, bb. Javno preduzeće (u daljnjem tekstu Preduzeće) počinje zvanično sa radom po postavljanju parkomata, 15.06.2014. godine.

JP „Parkinzi“ d.o.o. je preduzeće osnovano kao javno preduzeće u obliku društva s ograničenom odgovornošću u cilju pružanja javnih usluga, prije svega komunalnih djelatnosti, regulisanja saobraćaja u mirovanju, uređenja javnih površina, izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture i signalizacije. Preduzeće je registrovano i za obavljanje djelatnosti pružanja pijaćnih usluga, sajamskih i sportskih manifestacija i slično.

Gradsko vijeće (u periodu donošenja odluke Općinsko vijeće Gradačac) je nakon isteka ugovora prethodnom zakupcu, odlukom dodijelilo JP Parkinzi, d.o.o., Gradačac kao najpovoljnijem ponuđaču nakon okončanja javnog poziva za zakup prostorija i pripadajućih nekretnina upravljanje sportskom dvoranom (Skenderija) na period od 5 godina. Međutim, nakon potpisivanja ugovora o korištenju sportske dvorane, zakupodavac nikada nije uveo JP Parkinzi u posjed, te ugovor nije realizovan.

Nakon okončanih sudskih sporova, sportska dvorana je vraćena u posjed Gradu Gradačac. Novom odlukom Gradskom vijeća stvoreni su uslovi za potpisivanje novog ugovora, te su JP Parkinzi, d.o.o., 26.02.2021. godine potpisali ugovor i uvedeni u posjed sportske dvorane otkad upravljaju navedenom.

Općinsko vijeće općine Gradačac je 31.01.2019. godine donijelo Odluku o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji Stadion „Banja Ilidža“, sa pratećim sadržajima i opremom koje su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom JP „Parkinzi“ doo Gradačac, a radi obavljanja registrovane djelatnosti rad sportskih objekata, bez naknade.

Nekretnine su povjerene na upravljanje i održavanje na period od dvije godine, počev od 11.06.2019. pa do 11.06.2021. godine.

Aneksom ugovora broj 08/2-27-346/21 od 10.06.2021. godine Ugovor o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji Stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim objektima i opremom koje su u funkciji stadiona produžuje se do 11.06.2026. godine.

Napominjem da su JP Parkinzi, d.o.o., odmah nakon zaključivanja ugovora formirali radnu jedinicu u okviru preduzeća iz već postojećih kapaciteta i resursa. Navedeni podaci u nastavku izvještaja odnose se na poslovanje svih gore navedenih segmenata preduzeća.

-2024 godina

## PRIHODI

Preduzeće je u periodu 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ostvarilo ukupan poslovni prihod od **679.757,00 KM**, a to su prihodi sljedećih kategorija:

<b>1. PRIHODI OD PRODAJE USLUGA.....</b>	<b>463.246 KM</b>
• Prihod sa parking aparata.....	190.961 KM
• Prihod od prodaje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih karata za parkiranje.....	38.856 KM
• Prihod sa pijace.....	50.037 KM
• Prihod od upotrebe lisica –blokade vozila.....	2.280 KM
• Prihod od sportske dvorane (utakmice i trenažni proces).....	35.150 KM
• Prihod od kongresne sale.....	2.770 KM
• Prihodi od programa održavanja Grada.....	109.642 KM
• Prihodi od dodatnih poslova za potrebe Grada.....	17.800 KM
• Prihodi od usluga trećim licima (pravnim i fizičkim).....	15.750 KM
<b>2. PRIHODI OD ZAKUPA.....</b>	<b>135.076 KM</b>
<b>3. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, POTICAJA.....</b>	<b>56.335 KM</b>
<b>4. OSTALI PRIHODI.....</b>	<b>25.100 KM</b>

*UKUPAN PRIHOD od 1 do 4.....* **679.757 KM**

Napomena: Sve vrijednosti su iskazane **bez PDV-a**.

## RASHODI

U istom periodu Javno preduzeće je imalo poslovne rashode u visini od **671.525,00 KM** a to su rashodi sljedećih kategorija:

- Troškovi neto plaća sa obavezama.....357.694 KM
- Troškovi toplog obroka, prevoza na posao, regresa i sl.....78.580 KM
- Nadzorni odbor.....13.590 KM
- Osiguranje objekata.....3.359 KM
- Bankovne usluge.....1.095 KM
- Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga.....5.817 KM
- Računovodstvene i revizorske usluge.....6.435 KM
- Troškovi servisnog održavanja.....5.968 KM
- Troškovi zakupa-najamnina zgrada.....60.000 KM

- Troškovi energije, električne, toplotne, pog. gorivo i sl.....47.335 KM
- Troškovi održavanja stadiona „Banja Ilidža“(posebna analitika).....33.100 KM
- Troškovi ostalih usluga i komunalne usluge.....23.472 KM
- Troškovi sirovina i materijala za proizvodnju.....35.080 KM

**UKUPAN RASHOD.....671.525 KM**

Napomena: Sve vrijednosti su iskazane **bez PDV-a**.

JP Parkinzi d.o.o. Gradačac, za izvještajni period je poslovalo sa razlikom od **+ 8.232.00 KM**.

Imajući u vidu da je Preduzeće prethodnih godina (2019, 2020, 2021) poslovalo sa gubitkom i da je gubitak iznad visine kapitala iznosio 64.493,00 KM smatramo da je ostvareni rezultat **2022** poslovne (dobit od 57.506 KM) kao i rezultat za **2023** godinu (dobit od 21.878 KM) veoma dobar, uzimajući u obzir da se radi o veoma teškom periodu za poslovanje malih preduzeća, samim tim Preduzeće je izašlo iz opterećujućeg minusa i sa prošlom poslovnom godinom krenulo u trajan oporavak i pozitivno poslovanje za što je dokaz i ovaj pozitivan izvještaj za 9 mjeseci **2024**. godine. Rezultat ovakvog poslovanja je profesionalan odnos prema poslu svih uposlenika i radnika na svim poslovima, ali i Uprave preduzeća. Veliku podršku i stručnu pomoć u radu pružile su nam Gradske službe sa kojima smo sarađivali. Također, neophodno je istaknuti da je otežana naplata potraživanja od većine sportskih kolektiva što nam stvara probleme u redovnom poslovanju, naročito sada kada je električna energija poskupila, a cijene usluga za korištenje sportske dvorane se nisu mijenjale od kada je Preduzeće ušlo u posjed iste. Vijeću je prije dostavljen detaljan izvještaj o konstatnom gubitku na mjesečnom nivou, kako na stadionu „Banja Ilidža“, tako i u sportskoj dvorani.

Važno je napomenuti da smo prema Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša TK-a, aplicirali za projekat „Nabavka specijalnog komunalnog vozila“. Na osnovu naše aplikacije Ministarstvo nam je odobrilo sredstva u iznosu od 29.274,00 KM i ta sredstva su implementirana u projektu nabavke vozila.

Vizija preduzeća je da u permanentnom procesu poboljšava kvalitetu usluga, u funkciji reda i poštivanja zakonskih propisa, te sticanje i održavanje poslovnog ugleda i poslovnog imidža preduzeća, kao i proširenje djelatnosti.

Preduzeće je u predhodnom periodu nabavilo osnovna sredstva za rad (rabljeno teretno motorno vozilo (Caddy) razne alatke, motorne pile, trimere, razne električne aparate, sredstva zaštite na radu i dr.) kao i razne repromaterijale, a u svrhu sopstvene proizvodnje materijalnih dobara (saobraćajna signalizacija, betonske barijere-polulopte, usluge trećim licima) kako bi što efikasnije ispunjavalo svoje ciljeve i obaveze, i poboljšalo uslove za sticanje dohotka.

Od uspjehnosti rješavanja problema parkiranja koji ozbiljno ugrožava atraktivnost užeg jezgra grada, a time i cjelokupnu ponudu ovog dijela grada, ne ovisi samo cirkulisanje ljudi i robe tokom dana, nego i ukupna kvaliteta življenja domicilnog stanovništva.

Veliki problem predstavlja hroničan nedostatak parkirališnih mjesta u samom gradu, kao i gubitak postojećih parkinga u centru grada zbog prenamjene zemljišta, i to se negativno odražava na poslovanje Preduzeća u vidu umanjenog prihoda.

Nedostajući prihod preduzeće je pokušalo ublažiti uslugama trećim licima, kao i pojačanim angažovanjem na komunalnim poslovima.

U navedenom periodu u JP Parkinzi d.o.o. Gradačac radi 14 zaposlenika.

JP Parkinzi d.o.o. Gradačac nema većih zaostalih obaveza u navedenom periodu prema dobavljačima. Plate prema radnicima kao i ostale obaveze se isplaćuju u zakonskim okvirnim rokovima.

**U prilogu:**

- Bruto bilans,
- Godišnji izvještaj za 2024 godinu sa analitikom.
- Odluka Nadzornog odbora

Broj: 220-04 /025  
Gradačac :11.04.2025. godine



**Adnan Fejzić**

Vršilac dužnosti direktora  
JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac

*Adnan Fejzić*

Naziv pravnog lica

**JP PARKINZI doo**

Sjedište i adresa pravnog lica

**Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.**

Identifikacioni broj za direktne poreze

**4210144270001**

Broj protokola

**Bilješke-12/2024**

**Finansijsko-informatička agencija**

Ložionička 3, 71000 Sarajevo

## **BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Certificirani računovođa

**Mešić (Mevludin) Amra**

8113/5

**Amra Mešić**  
CR-8113/5



**Fejzić Adnan**  
Direktor:  
**Fejzić Adnan**

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

## Usvojene računovodstvene politike

Svi finansijski izvještaji JP PARKINZI doo za obračunski period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i primjnom MSFI za MSP (mala i srednja pravna lica).

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritićati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja.

Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

## Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

### PRIHODI

-Ostvareni neto ukupan prihod prema bilansu uspjeha u periodu 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi: 679.757 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 40.925 KM ili 6,4 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 463.246 KM, što je 68,1% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi prihodi imaju POVEĆANJE za 50.238 KM ili 12,2 %.

P1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći prihodi su : Prihodi od prodaje gotovih proizvoda na domaćem tržištu (AOP 208), u iznosu od 463.246 KM, što je 68,1% ukupnog prihoda.

-  
Nema dodatnih objavljivanja - -

P2. -Na drugom mjestu po veličini su : Ostali prihodi i dobici (AOP 251), u iznosu od 216.511 KM, što je 31,9% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 9.313 KM ili 4,1 %.

Nema dodatnih objavljivanja - -

-  
-  
-  
-

### RASHODI

Ostvareni neto ukupni rashodi prema bilansu uspjeha u obračunskom periodu 2024. godine, iznose: 671.525 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 54.571 KM ili 8,8 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 669.560 KM, što je 99,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju POVEĆANJE za 52.606 KM ili 8,5 %.

R1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći rashodi su - Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (AOP 258), u iznosu od 455.254 KM, što je 67,8% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 33.377 KM ili 7,9 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MSFI za MSS Odjeljak 5 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Bilans uspjeha

R2 -Na drugom mjestu po veličini : Troškovi primljenih usluga (AOP 269), u iznosu od: 91.907 KM, što je 13,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 22.349 KM ili 32,1 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini su : Troškovi energije i goriva (AOP 257), od: 47.336 KM, što je 7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1.378 KM ili 3 %.

R4 -Dalje slijede : Troškovi sirovina i materijala (AOP 256), od: 39.961 KM, što je 6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 273 KM ili 0,7 %.

R5 -Ostali poslovni rashodi i troškovi (AOP 270), od: 26.301 KM, su 3,9% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 1.216 KM ili 4,4 %.

T6 - Amortizacija (AOP 262), od: 8.801 KM, su 1,3% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 3.555 KM ili 28,8 %.

## Iznos i priroda pojedinih stavki bilansa stanja izuzetne veličine ili pojave

### DUGOROČNA IMOVINA

Nabavna vrijednost dugoročne imovine na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 357.349 KM, ispravka vrijednosti je: 232.496 KM, što znači da je ova imovina amortizovana (otpisana) sa 65,1%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 124.853 KM.

Amortizacija za obračunski period 2024. godine iznosi: 8.801 KM.

A1. -Najveća NETO sadašnja vrijednost dugoročne imovine je na: Ostala nematerijalna imovina (AOP 018) od 87.221 KM, što je 69,9% ukupne dugoročne imovine.

Nema dodatnih objavljivanja

### KRATKOROČNA (OBRTNA) IMOVINA

Tekuća (obrtna) sredstva na dan 31.12.2024. godine, iznose: 77.393 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2024. godine, SMANJENJE, za 34.937 KM ili 31,1%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 94.862 KM, imaju koeficijent obrtaja 7,17 i vrijeme vezivanja od 51 dana. Nema dodatnih objavljivanja

#### Zalihe

-Ukupne zalihe na dan 31.12.2024. godine iznose: 480 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za KM ili 0 %, imaju koeficijent obrtaja 1416,16 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Najveće zalihe su na poziciji: Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar (AOP 038), u iznosu od: 468 KM, imaju koeficijent obrtaja 1452,47 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

Nema dodatnih objavljivanja

#### Kratkoročna potraživanja i plasmani

-Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2024. godine iznose: 76.913 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 34.937 KM ili 31,2 %, imaju koeficijent obrtaja 7,2 i vrijeme vezivanja od 51 dana.

Najveća potraživanja i plasmani su na poziciji: Kupci u zemlji (AOP 047), u iznosu od: 76.808 KM, imaju koeficijent obrtaja 9,18 i vrijeme vezivanja od 40 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za 5.575 KM ili 7,8 %.

Nema dodatnih objavljivanja

#### Gotovina i ekvivalenti gotovine

-Iskazani iznos gotovine i ekvivalenata gotovine u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine, u iznosu: 2.360 KM, je SMANJENJE za 33.252 KM ili 93,4 %, u odnosu na 01.01.2024. godine, ima koeficijent obrtaja 35,8 i vrijeme vezivanja od 10 dana.

### KAPITAL

Ukupni kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 19.720 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE za 7.216 KM ili 57,7 %.

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 9,6% raspoložive aktive.

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije manji od 50%.

Vlasnički kapital evidentiran na AOP 102 iznosi: 2.000 KM.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda (AOP 116), u iznosu od: 10.504 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima SMANJENJE, za 157.424 KM ili 93,7 %.

Druga po veličini stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Dobit tekućeg perioda (AOP 117), u iznosu od: 7.216 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima SMANJENJE, za 12.274 KM ili 63 %.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

## OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2024. godine, iznose: 184.886 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE za 45.326 KM ili 19,7 %.

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je obavezama (tuđim sredstvima) finansiralo 90,4% raspoložive aktive. Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

-Najveće obaveze evidentirane su na poziciji: Obaveze prema dobavljačima (AOP 136), u iznosu od: 91.267 KM. U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 94.267 KM ili 50,8 %.

-Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na poziciji: Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (AOP 147), u iznosu od: 65.530 KM, . U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 23.240 KM ili 55 %.

-Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na poziciji: Kratkoročne obaveze po uzetim kreditima (AOP 138), od: 27.073 KM.

-Zatim sljede: Obaveze za porez na dobit (AOP 146), od: 1.016 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 1.372 KM ili 57,5 %.

## POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

### Pokazatelji likvidnosti

Stopa TEKUĆE likvidnosti = ( tekuća imovina / kratkoročne obaveze ) x 100 = 43,1%

Na dan 31.12.2024. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće je imalo 43,14 KM tekućih sredstava, 01.01.2024. godine, za ovu namjenu imalo je 64,26 KM tekućih sredstava. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 32,9%.

Stopa UBRZANE likvidnosti = ((novac + potraživanja) / kratkoročne obaveze ) x 100 = 42,9%

Na dan 31.12.2024. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 42,88 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je 64,05 KM novčanih sredstava i potraživanja. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 33,1%.

Stopa TRENUTNE likvidnosti = (novac / kratkoročne obaveze ) x 100 = 1,3%.

Na dan 31.12.2024.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 1,28 KM novčanih sredstava 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 15,47 KM u novčanim sredstvima. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 91,7%.

### Pokazatelji zaduženosti

Stopa zaduženosti = ( ukupne obaveze / ukupna poslovna imovina ) x 100 = 90,4%.

Na dan 31.12.2024.godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 90,36% ili sa 184.886 KM. 01.01.2024. godine, zaduženost je bila 94,85%. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 4,7%.

### Pokazatelji vlastitog finansiranja

Stopa vlastitog finansiranja = ( kapital / ukupna imovina ) x 100 = 9,6%.

Na dan 31.12.2024. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 9,64% ili sa 19.720 KM. 31.12.2023. godine, vlastito finansiranje je bila 5,15%. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 87,1%.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

## Pokazatelji ekonomičnosti

Stopa ekonomičnosti = ( ukupan prihod / ukupani rashodi ) x 100 = 101,2%.

U 2024. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 101,23 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 103,55 KM prihoda. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 2,2%.

Stopa ekonomičnosti prodaje = ( poslovni prihodi / poslovni rashodi ) x 100 = 69,2%.

U 2024. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 69,19 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 66,94 KM poslovnih prihoda. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 3,4%.

## Pokazatelji profitabilnosti

Bruto marža profita (gubitka) = ( bruto dobit (gubitak) / ukupan prihod ) x 100 = 1,2%.

U 2024. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 1,21 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 3,42 KM bruto dobiti (gubitka). Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 64,6%.

## Prosječan broj zaposlenih

Prosječan broj zaposlenih u periodu 01.01.2024. do 31.12.2024. godini, na bazi sati rada je 15, a u istom periodu prošle godine bilo je 14 zaposlenih.

## Sumnjiva i sporna potraživanja

-Na dan 31.12.2024. godine nije bilo sumljivih i spornih kratkoročnih potraživanja.

### Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja

Nema finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.

### Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina

Nema obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

### Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja

Nema dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja.

### Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela

Nema avansa i odobrenih kredita članovima uprave i nadzornih tijela.

### Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima

Nema dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima.

### Informacije o otkupu vlastitih dionica

Nema otkupa vlastitih dionica.

### Razlozi za odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja

Nema odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Naziv pravnog lica

**JP PARKINZI doo**

Sjedište i adresa pravnog lica

**Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.**

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

**68.20**

Djelatnost

**Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama  
uzetim u zakup (leasing)**

Identifikacioni broj za direktne poreze

**4210144270001**

Identifikacioni broj za indirektne poreze

**210144270001**

Naziv banke

**ASA Banka d.d. Sarajevo**

Broj računa

**1340011110002892**

Šifra općine

**036**

# ANALIZA

## FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

za period 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Mešić (Mevludin) Amra

Broj dozvole 8113/5

Kontakt telefon 061 506 161

## 1. BILANS USPJEHA

### PRIHODI

-Ostvareni neto ukupan prihod prema bilansu uspjeha u periodu 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi: 679.757 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 40.925 KM ili 6,4 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 463.246 KM, što je 68,1% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi prihodi imaju POVEĆANJE za 50.238 KM ili 12,2 %.


P1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći prihodi su : Prihodi od prodaje gotovih proizvoda na domaćem tržištu (AOP 208), u iznosu od 463.246 KM, što je 68,1% ukupnog prihoda.

P2. -Na drugom mjestu po veličini su : Ostali prihodi i dobici (AOP 251), u iznosu od 216.511 KM, što je 31,9% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 9.313 KM ili 4,1 %.

R. br.	Pozicija	01.01.2024. - 31.12.2024		01.01.2023 - 31.12.2023		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNI PRIHODI	463.246	68,1%	413.008	64,7%	112
2	OSTALI PRIHODI I DOBICI	216.511	31,9%	225.824	35,3%	96
4	UKUPNO PRIHODI	679.757	100,0%	638.832	100,0%	106

Uporedni pregled ukupnog prihoda 2024 i 2023.g.




Pregled strukture ukupnih prihoda 2024.godine



Pregled ostvarenih prihoda po strukturi knjiženja u kontnom planu (prvih 5 po veličini)

R. br.	Pozicija (konto i AOP i bilansu uspjeha)	01.01.2024. - 31.12.2024	
		Iznos KM	%
0	1	3	4
1	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda na domaćem tržištu (AOP 208)	463.246	68,1%
2	Ostali prihodi i dobici (AOP 251)	216.511	31,9%
3	-	-	0,0%
4	-	-	0,0%
5	-	-	0,0%
6	-	-	0,0%
7	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>679.757</b>	<b>100,0%</b>

Grafički prikaz strukture prihoda po veličini u obračunskom periodu



## RASHODI

Ostvareni neto ukupni rashodi prema bilansu uspjeha u obračunskom periodu 2024. godine, iznose: 671.525 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 54.571 KM ili 8,8 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 669.560 KM, što je 99,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju POVEĆANJE za 52.606 KM ili 8,5 %.

R1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći rashodi su - Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (AOP 258), u iznosu od 455.254 KM, što je 67,8% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 33.377 KM ili 7,9 %.

R2 -Na drugom mjestu po veličini : Troškovi primljenih usluga (AOP 269), u iznosu od: 91.907 KM, što je 13,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 22.349 KM ili 32,1 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini su : Troškovi energije i goriva (AOP 257), od: 47.336 KM, što je 7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1.378 KM ili 3 %.

R4 -Dalje slijede : Troškovi sirovina i materijala (AOP 256), od: 39.961 KM, što je 6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 273 KM ili 0,7 %.

R5 -Ostali poslovni rashodi i troškovi (AOP 270), od: 26.301 KM, su 3,9% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 1.216 KM ili 4,4 %.


T6 - Amortizacija (AOP 262), od: 8.801 KM, su 1,3% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 3.555 KM ili 28,8 %.

### Pregled strukture ostvarenih rashoda

R. br.	Pozicija	01.01.2024. - 31.12.2024		01.01.2023 - 31.12.2023		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNI RASHODI	669.560	99,7%	616.954	100,0%	109
2	OSTALI RASHODI I GUBICI	1.965	0,3%	-	0,0%	-
4	UKUPNO RASHODI	671.525	100,0%	616.954	100,0%	109

### Uporedni pregled rashoda za 2024 i 2023.g.




### Pregled strukture ukupnih rashoda 2024. godine



Pregled ostvarenih troškova i rashoda po AOP oznakama iz bilansa uspjeha (prvih 10 po veličini)

R. br.	Pozicija (konto i AOP i bilansu uspjeha)	01.01.2024. - 31.12.2024	
		Iznos KM	%
0	1	3	4
1	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (AOP 258)	455.254	67,8%
2	Troškovi primljenih usluga (AOP 269)	91.907	13,7%
3	Troškovi energije i goriva (AOP 257)	47.336	7,0%
4	Troškovi sirovina i materijala (AOP 256)	39.961	6,0%
5	Ostali poslovni rashodi i troškovi (AOP 270)	26.301	3,9%
6	Amortizacija (AOP 262)	8.801	1,3%
7	Finansijski rashodi (AOP 304)	1.965	0,3%
8	-	-	0,0%
9	-	-	0,0%
10	-	-	0,0%
11	-	-	0,0%
12	UKUPNO RASHODI	671.525	100,0%

Grafički prikaz strukture rashoda po veličini u obračunskom periodu



## DUGOROČNA IMOVINA

Nabavna vrijednost dugoročne imovine na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 357.349 KM, ispravka vrijednosti je: 232.496 KM, što znači da je ova imovina amortizovana (otpisana) sa 65,1%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 124.853 KM.

Amortizacija za obračunski period 2024. godine iznosi: 8.801 KM.

A1. -Najveća NETO sadašnja vrijednost dugoročne imovine je na: Ostala nematerijalna imovina (AOP 018) od 87.221 KM, što je 69,9% ukupne dugoročne imovine.

## KRATKOROČNA (OBRTNA) IMOVINA

Tekuća (obrtna) sredstva na dan 31.12.2024. godine, iznose: 77.393 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2024. godine, SMANJENJE, za 34.937 KM ili 31,1%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 94.862 KM, imaju koeficijent obrtaja 7,17 i vrijeme vezivanja od 51 dana.

### Zalihe

-Ukupne zalihe na dan 31.12.2024. godine iznose: 480 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za KM ili 0 %, imaju koeficijent obrtaja 1416,16 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Najveće zalihe su na poziciji: Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar (AOP 038), u iznosu od: 468 KM, imaju koeficijent obrtaja 1452,47 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

### Kratkoročna potraživanja i plasmani

-Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2024. godine iznose: 76.913 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 34.937 KM ili 31,2 %, imaju koeficijent obrtaja 7,2 i vrijeme vezivanja od 51 dana.

Najveća potraživanja i plasmani su na poziciji: Kupci u zemlji (AOP 047), u iznosu od: 76.808 KM, imaju koeficijent obrtaja 9,18 i vrijeme vezivanja od 40 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za 5.575 KM ili 7,8 %.

-Na drugom mjestu, po veličini, su potraživanja iskazana na rednom broju: Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (AOP 059), u iznosu od 105 KM, imaju koeficijent obrtaja 7813,3 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za 36 KM ili 52,2 %.

-Na dan 31.12.2024. godine nije bilo sumljivih i spornih kratkoročnih potraživanja.


### Gotovina i ekvivalenti gotovine

-Iskazani iznos gotovine i ekvivalenta gotovine u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine, u iznosu: 2.360 KM, je SMANJENJE za 33.252 KM ili 93,4 %, u odnosu na 01.01.2024. godine, ima koeficijent obrtaja 35,8 i vrijeme vezivanja od 10 dana.

Pregled pozicija AKTIVE bilansa stanja, po veličini, na dan 31.12.2024. godine.

R. br.	Pozicija (konto i AOP u bilansu stanja)	31.12.2024		
		Iznos KM	%	%
0	1	3	4	5
1	Ostala nematerijalna imovina (AOP 018)	87.221	69,9%	42,6%
2	Transportna sredstva (AOP 006)	36.582	29,3%	17,9%
3	Postrojenja, oprema i namještaj (AOP 005)	1.050	0,8%	0,5%
4	-	-	0,0%	0,0%
5	-	-	0,0%	0,0%
6	Ostala dugoročna imovina	249.706	200,0%	122,0%
7	<b>UKUPNO DUGOROČNA IMOVINA</b>	<b>124.853</b>	<b>100,0%</b>	<b>61,0%</b>
8	Kupci u zemlji (AOP 047)	76.808	96,3%	37,5%
9	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar (AOP 038)	468	0,6%	0,2%
10	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (AOP 059)	105	0,1%	0,1%
11	Dati avansi (AOP 042)	12	0,0%	0,0%
12	-	-	0,0%	0,0%
13	Ostala kratkoročna imovina	2.360	3,0%	1,2%
14	<b>UKUPNO KRATKOROČNA IMOVINA</b>	<b>79.753</b>	<b>100,0%</b>	<b>39,0%</b>
15	<b>UKUPNO IMOVINA (AKTIVA)</b>	<b>204.606</b>		<b>100,0%</b>

Grafički prikaz strukture AKTIVE po veličini na dan 31.12.2024





**- Analiza struktura sredstava na dan 31.12.2024 i 01.01.2024. godine.**

Pregled raspoloživih sredstava u aktivi na dan 31.12.2024 i 01.01.2024. godine.

R. br.	Pozicija	31.12.2024		01.01.2024		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	I	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DUGOROČNA IMOVINA</b>	<b>124.853</b>	<b>61,0%</b>	<b>94.774</b>	<b>39,0%</b>	<b>132</b>
	Nekretnine, postrojenja i oprema	37.632	18,4%	3.247	1,3%	1.159
	Imovina s pravom korištenja	-	0,0%	-	0,0%	-
	Nematerijalna imovina	87.221	42,6%	-	0,0%	-
	Ostala dugoročna imovina	-	0,0%	91.527	37,7%	-
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNA IMOVINA</b>	<b>79.753</b>	<b>39,0%</b>	<b>147.942</b>	<b>61,0%</b>	<b>54</b>
	Zalihe	480	0,2%	480	0,2%	100
	Potraživanja od kupaca	76.808	37,5%	111.781	46,1%	69
	Kratkoročna finansijska potraživanja	-	0,0%	-	0,0%	-
	Druga kratkoročna potraživanja	105	0,1%	69	0,0%	152
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.360	1,2%	35.612	14,7%	7
<b>4</b>	<b>UKUPNA IMOVINA (AKTIVA)</b>	<b>204.606</b>	<b>100,0%</b>	<b>242.716</b>	<b>100,0%</b>	<b>84</b>


Grafički prikaz strukture raspoloživih sredstava u aktivi 31.12.2024 i 01.01.2024.godine



Aktiva bilansa stanja 2024 i 2023.godine



Pasiva bilansa stanja 2024 i 2023.godine




Pregled prosječno korištenih tekućih sredstava u obračunskom periodu 2024. godine. (po veličini)

R. br.	Pozicija (konto i AOP u bilansu stanja)	PROSJEČNA TEKUĆA SREDSTVA	%	kf obrtaja	Dani vezivanja
0	1	3	4	5	6
1	Kupci u zemlji (AOP 047)	74.021	78,0%	9,2	40
2	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar (AOP 038)	468	0,5%	1.452,5	0
3	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (AOP 059)	87	0,1%	7.813,3	0
4	Dati avansi (AOP 042)	12	0,0%	56.646,4	0
5	-	-	0,0%	0,0	0
6	Ostala tekuća (obrotna) sredstva	20.274	21,4%	33,5	11
7	<b>PROSJEČNO KORIŠTENA TEKUĆA SREDSTVA</b>	<b>94.862</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,2</b>	<b>51</b>


Pregled prosječno korištenih tekućih sredstava u obračunskom periodu 2024. godine. (po strukturi)

R. br.	Pozicija	PROSJEČNA TEKUĆA SREDSTVA	%	kf obrtaja	Dani vezivanja
0	1	3	4	5	6
1	Potraživanja	94.382	99,49%	7,2	51
2	Gotovina -novčana sredstva	18.986	20,01%	35,8	10
3	Zalihe	480	0,51%	1.416,2	0
4	<b>PROSJEČNO KORIŠTENA TEKUĆA SREDSTVA</b>	<b>94.862</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,2</b>	<b>51</b>

### Porosječno korištena tekuća sredstva



### Porosječno korištena tekuća sredstva



## KAPITAL

Ukupni kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 19.720 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE za 7.216 KM ili 57,7 %.

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 9,6% raspoložive aktive. Poželjno je da ovaj pokazatelj nije manji od 50%.

Vlasnički kapital evidentiran na AOP 102 iznosi: 2.000 KM.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda (AOP 116), u iznosu od: 10.504 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima SMANJENJE, za 157.424 KM ili 93,7 %.

Druga po veličini stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Dobit tekućeg perioda (AOP 117), u iznosu od: 7.216 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima SMANJENJE, za 12.274 KM ili 63 %.

## OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2024. godine, iznose: 184.886 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE za 45.326 KM ili 19,7 %.

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je obavezama (tuđim sredstvima) finansiralo 90,4% raspoložive aktive. Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

-Najveće obaveze evidentirane su na poziciji: Obaveze prema dobavljačima (AOP 136), u iznosu od: 91.267 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 94.267 KM ili 50,8 %.

-Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na poziciji: Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (AOP 147), u iznosu od: 65.530 KM, .

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 23.240 KM ili 55 %.


-Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na poziciji: Kratkoročne obaveze po uzetim kreditima (AOP 138), od: 27.073 KMa.

-Zatim sljedi: Obaveze za porez na dobit (AOP 146), od: 1.016 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 1.372 KM ili 57,5 %.

R. br.	Pozicija	31.12.2024		01.01.2024		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	KAPITAL	19.720	9,6%	12.504	5,2%	158
2	OBAVEZE	184.886	90,4%	230.212	94,8%	80
	Dugoročne obaveze	-	0,0%	-	0,0%	-
	Kratkoročne obaveze	184.886	90,4%	230.212	94,8%	80
3	Rezervisanja, razgraničenja i ost.	-	0,0%	-	0,0%	-
4	UKUPNA PASIVA	204.606	100,0%	242.716	100,0%	84

Grafički prikaz strukture pasive (izvora sredstava) 31.12.2024 i 31.12.2023.godine




90%

95%

## Pregled pozicija PASIVE bilanca stanja, po veličini, na dan 31.12.2024. godine


R. br.	Pozicija (konto i AOP u bilansu stanja)	31.12.2024		
		Iznos KM	%	%
0	1	3	4	5
1	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda (AOP 116)	10.504	53,3%	5,1%
2	Dobit tekućeg perioda (AOP 117)	7.216	36,6%	3,5%
3	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću (AOP 104)	2.000	10,1%	1,0%
4	-	-	0,0%	0,0%
5	-	-	0,0%	0,0%
6	-	-	0,0%	0,0%
<b>7</b>	<b>UKUPNO KAPITAL - VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>19.720</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,6%</b>
8	Obaveze prema dobavljačima (AOP 136)	91.267	49,4%	44,6%
9	Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (AOP 147)	65.530	35,4%	32,0%
10	Kratkoročne obaveze po uzetim kreditima (AOP 138)	27.073	14,6%	13,2%
11	Obaveze za porez na dobit (AOP 146)	1.016	0,5%	0,5%
12	-	-	0,0%	0,0%
13	-	-	0,0%	0,0%
<b>14</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE - ZADUŽENOST</b>	<b>184.886</b>	<b>100,0%</b>	<b>90,4%</b>
<b>15</b>	<b>REZERVISANJA + RAZGRANIČENJA</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>16</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>204.606</b>		<b>100,0%</b>

## Grafički prikaz strukture PASIVA po veličini na dan 31.12.2024



## Kapital - vlastita sredstva

- Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda (AOP 116)
- Dobit tekućeg perioda (AOP 117)
- Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću (AOP 104)
- -



## Obaveze - zaduženost

- Obaveze prema dobavljačima (AOP 136)
- Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (AOP 147)
- Kratkoročne obaveze po uzetim kreditima (AOP 138)
- Obaveze za porez na dobit (AOP 146)
- -
- -

### 3. POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

#### Pokazatelji likvidnosti

$$\text{Stopa TEKUĆE likvidnosti} = \frac{\text{kratkoročna imovina}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	$\frac{79.753}{184.886}$	X 100 =	43,14%	SMANJEN
01.01.2024 =	$\frac{147.942}{230.212}$	X 100 =	64,26%	

Na dan 31.12.2024. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće je imalo 43,14 KM tekućih sredstava, 01.01.2024. godine, za ovu namjenu imalo je 64,26 KM tekućih sredstava.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 32,9%.

Smatra se da je omjer tekućih sredstava i kratkoročnih obaveza od 2:1 ili 200% optimalan za većinu preduzeća. Ako preduzeće ima brz obrt zaliha i može naplatiti svoju realizaciju bez problema, ovaj odnos može biti i niži, ali nikako ne bi trebao biti ispod 1:1 ili 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa UBRZANE likvidnosti} = \frac{\text{novac} + \text{potraživanja}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	$\frac{79.273}{184.886}$	X 100 =	42,88%	SMANJEN
01.01.2024 =	$\frac{147.462}{230.212}$	X 100 =	64,05%	

Na dan 31.12.2024. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 42,88 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je 64,05 KM novčanih sredstava i potraživanja.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 33,1%.

Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi minimalno 100% ili više, odnosno kratkoročne obaveze ne bi smjele biti veće od zbira novca i potraživanja. Mogući su izuzetci, ovisno o djelatnosti. Ovaj pokazatelj uglavnom koriste banke i drugi kreditori, a služi kao upozorenje na opasnost da dužnik neće moći izmiriti svoje obaveze u roku dospelja. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa TRENUTNE likvidnosti} = \frac{\text{novac}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	$\frac{2.360}{184.886}$	X 100 =	1,28%	SMANJEN
01.01.2024 =	$\frac{35.612}{230.212}$	X 100 =	15,47%	

Na dan 31.12.2024. godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 1,28 KM novčanih sredstava 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 15,47 KM u novčanim sredstvima.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 91,7%.

Pokazatelj trenutne likvidnosti je omjer trenutno raspoloživih novčanih sredstava i ukupnih tekućih obveza. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa finansijske stabilnosti} = \frac{\text{dugoročna imovina}}{\text{kapital} + \text{dugoročne obaveze}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	124.853	19.720	X 100 =	633,13%	SMANJEN
01.01.2024 =	94.774	12.504	X 100 =	757,95%	

Na dan 31.12.2024. preduzeće je sa 633,13 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100 KM stalnih sredstava (dugoročne imovine), 01.01.2024. godine, za ovu namjenu imalo je 757,95 KM. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 16,5%.

Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi maksimalno 100% ili manje od 100%. Smanjenje ovog pokazatelja je pozitivna tendencija, jer znači da se dio tekuće imovine finansira iz dugoročnih izvora čime se stvaraju pretpostavke za finansijsku stabilnost preduzeća.

### Pokazatelji zaduženosti

$$\text{Stopa zaduženosti} = \frac{\text{ukupne obaveze}}{\text{ukupna imovina}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	184.886	204.606	X 100 =	90,36%	SMANJEN
01.01.2024 =	230.212	242.716	X 100 =	94,85%	

Na dan 31.12.2024. godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 90,36% ili sa 184.886 KM. 01.01.2024. godine, zaduženost je bila 94,85%.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 4,7%.

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere se koristi zaduživanje kao oblik finansiranja, odnosno koji je procenat imovine nabavljen tuđim sredstvima odnosno zaduživanjem. Što je veći omjer duga i imovine, veći je finansijski rizik, a što je manji, niži je finansijski rizik. U pravilu stopa zaduženosti bi trebala biti manja od 50%, ili maksimalno 50%. Pokazatelj je bolji ako je stopa manja i ima tendenciju smanjenja.

$$\text{Stopa vlastitog finansiranja} = \frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{ukupna imovina}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	19.720	204.606	X 100 =	9,64%	POVEĆAN
01.01.2024 =	12.504	242.716	X 100 =	5,15%	

Na dan 31.12.2024. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 9,64% ili sa 19.720 KM. 31.12.2023. godine, vlastito finansiranje je bila 5,15%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 87,1%.

Stopa vlastitog finansiranja govori kojim omjerom vlastito finansiranje učestvuje u poslovanju. Pokazatelj je bolji što je stopa veća od 50% i da ima tendenciju povećanja, jer to znači da se finansiranje vrši vlastitim

izvorima više od 50% i ima pozitivnu tendenciju.

$$\begin{array}{l} \text{Stopa pokrića I} \\ \text{Zlatno bankarsko pravilo} \end{array} = \frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{dugoročna imovina}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	$\frac{19.720}{124.853}$	X 100 =	15,79%	POVEĆAN
01.01.2024 =	$\frac{12.504}{94.774}$	X 100 =	13,19%	

Na dan 31.12.2024. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 15,8% ili sa 19.720 KM. 31.12.2023. godine, vlastito finansiranje stalne imovine je bila 13,2%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 19,7%.

Stopa pokrića I - Zlatno bankarsko pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz vlastitih izvora. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

$$\begin{array}{l} \text{Stopa pokrića II} \\ \text{Zlatno bilansno pravilo} \end{array} = \frac{\text{glavnica (kapital) + dugoročne obaveze}}{\text{dugoročna imovina}} \times 100 =$$

31.12.2024 =	$\frac{19.720}{124.853}$	X 100 =	15,79%	POVEĆAN
01.01.2024 =	$\frac{12.504}{94.774}$	X 100 =	13,19%	

Na dan 31.12.2024. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava i dugoročnih obaveza sa 15,8% ili sa 19.720 KM. 31.12.2023. godine, finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora je bila 13,2%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 19,7%.

Stopa pokrića II - Zlatno bilansno pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora. Vrijednost ovog pokazatelja ne bi trebala biti manja od 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

### Pokazatelji ekonomičnosti

$$\text{Stopa ekonomičnosti} = \frac{\text{ukupan prihod}}{\text{ukupni rashodi}} \times 100 =$$

2024 =	$\frac{679.757}{671.525}$	X 100 =	101,23%	SMANJEN
2023 =	$\frac{638.832}{616.954}$	X 100 =	103,55%	

U 2024. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 101,23 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 103,55 KM prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 2,2%.

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa ekonomičnosti prodaje} = \frac{\text{poslovni prihodi}}{\text{poslovni rashodi}} \times 100 =$$

$$2024 = \frac{463.246}{669.560} \times 100 = 69,19\% \quad \text{POVEĆAN}$$

$$2023 = \frac{413.008}{616.954} \times 100 = 66,94\%$$

U 2024. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 69,19 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 66,94 KM poslovnih prihoda. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 3,4%.

Pokazatelj ekonomičnosti prodaje mjeri odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

### **Pokazatelji profitabilnosti**

$$\text{Bruto marža profita (gubitka)} = \frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{ukupan prihod}} \times 100 =$$

$$2024 = \frac{8.232}{679.757} \times 100 = 1,21\% \quad \text{SMANJEN}$$

$$2023 = \frac{21.878}{638.832} \times 100 = 3,42\%$$

U 2024. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 1,21 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 3,42 KM bruto dobiti (gubitka). Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 64,6%.

Bruto marža profita (gubitka) stavlja u odnos bruto dobit ili gubitak s ukupnim prihodom. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

JP PARKINZI doo  
Naziv pravnog lica

Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.

Sjedište i adresa pravnog lica

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)  
Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1340011110002892

Broj računa

4210144270001

Identifikacioni broj za direktne poreze

210144270001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

68.20

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

036

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)  
na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	IMOVINA	3	4	5	6
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)				
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		001	124.853	94.774
1.1.	Zemljište		002	37.632	3.247
1.2.	Građevinski objekti		003	0	0
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		004	0	0
1.4.	Transportna sredstva		005	1.050	2.241
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		006	36.582	1.006
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		007	0	0
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		008	0	0
2.1.	Zemljište		009	0	0
2.2.	Građevinski objekti		010	0	0
2.3.	Postrojenja i oprema		011	0	0
2.4.	Nematerijalna imovina		012	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		013	0	0
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		014	0	91.527
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		015	87.221	0
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		016	0	0
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		017	0	0
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		018	87.221	0
			019	0	0

Kontrolni broj: 103225223



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020	0	0
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	0	0
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022	0	0
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023	0	0
9.	Goodwill		024	0	0
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	0	0
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026	-0	0
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	0	0
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	0	0
11.1	Depoziti kod banaka		029	0	0
11.2.	Dati krediti		030	0	0
11.3.	Obveznice		031	0	0
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032	0	0
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033	0	0
13.	Ostala imovina i potraživanja		034	0	0
<b>B.</b>	<b>Odgođena porezna imovina</b>		<b>035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)</b>		<b>036</b>	<b>79.753</b>	<b>147.942</b>
1.	Zalihe (038 do 042)		037	480	480
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	468	468
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039	0	0
1.3.	Gotovi proizvodi		040	0	0
1.4.	Roba		041	0	0
1.5.	Dati avansi		042	12	12
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043	0	0
3.	Ugovorna imovina		044	0	0
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	76.808	111.781
4.1.	Kupci - povezane strane		046	0	40.548
4.2.	Kupci u zemlji		047	76.808	71.233
4.3.	Kupci u inostranstvu		048	0	0
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	0	0
5.1.	Depoziti kod banaka		050	0	0
5.2.	Dati krediti		051	0	0
5.3.	Obveznice		052	0	0
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053	0	0
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054	0	0
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056	0	0
9.	Novci i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	2.360	35.612
10.	Akontacije poreza na dobit		058	0	0
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	105	69
D.	<b>UKUPNO IMOVINA (001+035+036)</b>		060	204.606	242.716
E.	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		061	0	0
F.	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)</b>		062	204.606	242.716
	<b>KAPITAL</b>				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	2.000	2.000
1.1.	Dionički kapital		102	0	0
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103	0	0
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	2.000	2.000
1.4.	Državni kapital		105	0	0
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	0	0
2.	Dionička premija		107	0	0
3.	Rezerve (109+110)		108	0	0
3.1.	Statutarne rezerve		109	0	0
3.2.	Ostale rezerve		110	0	0
4.	Revalorizacije rezerve (112+113+114)		111	0	0
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112	0	0
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113	0	0
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		114	0	0
5.	Dobit (116+117)		115	17.720	187.418
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	10.504	167.928
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	7.216	19.490
6.	Gubitak (119+120)		118	0	176.914
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119	0	176.914
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120	0	0
7.	<b>Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)</b>		121	19.720	12.504
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		0
A.	<b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>		123	19.720	12.504
	<b>OBAVEZE</b>				
B.	<b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>		124	0	0
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125	0	0
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmovna		127	0	0
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128	0	0
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129	0	0
2.	Odgođeni prihod		130	0	0
3.	Rezervisanja		131	0	0
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132	0	0
C.	Odgodene porezne obaveze		133	0	0
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	184.886	230.212
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	118.340	185.534
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	91.267	185.534
1.2.	Ugovorne obaveze		137	0	0
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138	27.073	0
1.4.	Obaveze po osnovu najmovna		139	0	0
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140	0	0
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141	0	0
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142	0	0
3.	Derivativni finansijski instrumenti		143	0	0
4.	Odgođeni prihod		144	0	0
5.	Rezervisanja		145	0	0
6.	Obaveze za porez na dobit		146	1.016	2.388
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	65.530	42.290
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	184.886	230.212
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	204.606	242.716
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150	0	0
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	204.606	242.716

Gradačac, 27.02.2025.

Mjesto i datum

MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMRA

Certificirani računovođa

CR-8143/5

CERTIFIKOVANJE  
BROJNOG  
AMRA MEŠIĆ  
CR-8113/5



Fejzić Adnan

Direktor

Fejzić Adnan

Kontrolni broj: 103225223

JP PARKINZI d.o.o  
Naziv pravnog lica  
Gradačac, H.K.GRADAŠČEVIĆA B.B.  
Sjedište i adresa pravnog lica

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)  
Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo  
Naziv banke  
1340011110002892  
Broj računa

4210144270001  
Identifikacioni broj za direktne poreze  
210144270001  
Identifikacioni broj za indirektnu poreze

68.20  
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010  
036  
Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD  
(BILANS USPJEHA)  
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206+210)		201	463.246	413.008
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		202	0	0
1.1.	Prihodi od prodaje robe		203	0	0
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		204	0	0
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		205	0	0
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		206	463.246	413.008
2.1.	Prihodi od prodaje robe		207	0	0
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		208	463.246	0
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		209	0	413.008
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		210	0	0
3.1.	Prihodi od prodaje robe		211	0	0
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		212	0	0
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		213	0	0
B.	Ostali prihodi i dobici (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		214	216.511	225.824
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		215	0	0
1.1.	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		216	0	0



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		217	0	0
1.3.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218	0	0
1.4.	Neto dobici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219	0	0
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		220	0	0
1.6.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221	0	0
1.7.	Neto dobici od otuđenja nematerijalne imovine		222	0	0
1.8.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223	0	0
1.9.	Neto dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224	0	0
1.10.	Neto dobici od otuđenja biološke imovine		225	0	0
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226	0	0
1.12.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227	0	0
1.13.	Neto dobici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228	0	0
1.14.	Ostali neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229	0	0
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		230	0	0
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231	0	0
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232	0	0
2.3.	Neto dobici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233	0	0
2.4.	Neto dobici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234	0	0
2.5.	Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235	0	0
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236		0
2.7.	Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237	0	0
2.8.	Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238	0	0
2.9.	Neto dobici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239	0	0
2.10.	Ostali neto dobici od finansijske imovine		240	0	0
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241	0	0
4.	Neto dobici od trgovanja derivatima		242	0	0
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		243	0	0
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		244	0	0
7.	Prihodi od dividendi		245	0	0

Kontrolni broj: 1159375366

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primijenom metode udjela		246		0
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		247	0	0
9.1.	Prihodi od kamata		248	0	0
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		249	0	0
9.3.	Ostali finansijski prihodi		250	0	0
10.	Ostali prihodi i dobici		251	216.511	225.824
C.	<b>Ukupno prihodi (201+214)</b>		252	679.757	638.832
D.	<b>Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)</b>		253	669.560	616.954
1.	Nabavna vrijednost prodane robe		254	0	0
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		255	0	0
3.	Troškovi sirovina i materijala		256	39.961	39.688
4.	Troškovi energije i goriva		257	47.336	45.958
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		258	455.254	421.877
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		259	357.694	339.802
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		260	79.486	72.248
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		261	18.074	9.827
6.	Amortizacija (263 do 268)		262	8.801	12.356
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		263	0	0
6.2.	Investicijske nekretnine		264	8.801	0
6.3.	Imovina s pravom korištenja		265	0	0
6.4.	Nematerijalna imovina		266	0	12.356
6.5.	Biološka imovina		267	0	0
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		268	0	0
7.	Troškovi primljenih usluga		269	91.907	69.558
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		270	26.301	27.517
E.	<b>Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)</b>		271	1.965	0
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		272	0	0
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		273	0	0
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		274	0	0
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		275	0	0
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		276	0	0
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		277	0	0
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		278	0	0
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		279	0	0
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		280	0	0

Kontrolni broj: 1159375366

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		281	0	0
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		282	0	0
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		283	0	0
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		284	0	0
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		285	0	0
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		286	0	0
2.	Gubici od financijske imovine (288 do 297)		287	0	0
2.1.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po amortizovanom trošku		288	0	0
2.2.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		289	0	0
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja financijske imovine po amortizovanom trošku		290	0	0
2.4.	Neto gubici od modifikacija financijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		291	0	0
2.5.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po amortizovanom trošku		292	0	0
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293	0	0
2.7.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		294	0	0
2.8.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		295	0	0
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija financijske imovine između poslovnih modela		296	0	0
2.10	Ostali neto gubici od financijske imovine		297	0	0
3.	Troškovi rezervisanja, neto		298	0	0
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		299	0	0
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		300	0	0
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		301	0	0
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		302	0	0
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		303	0	0
9.	Financijski rashodi (305 do 307)		304	1.965	0
9.1.	Rashodi od kamata		305	1.965	0
9.2.	Neto negativne kursne razlike		306	0	0
9.3.	Ostali financijski rashodi		307	0	0
10.	Ostali rashodi i gubici		308	0	0
F.	<b>Ukupno rashodi (253+271)</b>		<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G.	<b>Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)</b>		<b>310</b>	<b>671.525</b>	<b>616.954</b>
H.	<b>Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)</b>		<b>311</b>	<b>8.232</b>	<b>21.878</b>
I.	<b>Porez na dobit (313+314)</b>		<b>312</b>	<b>1.016</b>	<b>2.388</b>
1.	Tekući porez na dobit		313	1.016	2.388
2.	Odgodeni porez na dobit (315-316+317-318)		314	0	0
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		315	0	0

Kontrolni broj: 1159375366

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316	0	0
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317	0	0
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318	0	0
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		319	7.216	19.490
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		320	0	0
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321	0	0
M.	Dobit (319+321)		322	7.216	19.490
N.	Gubitak (320-321)		323	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>					
0.	Ostali ukupni rezultat (325+331)		324	0	0
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (326+327+328+329-330)		325	0	0
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326	0	0
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327	0	0
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328	0	0
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329	0	0
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330	0	0
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (332+333+334+335+336+337-338)		331	0	0
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		332	0	0
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333	0	0
2.3.	Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definiranih primanja		334	0	0
2.4.	Dobiti ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335	0	0
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336	0	0
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		337	0	0
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338	0	0
P.	<b>UKUPNI REZULTAT (322-323+324)</b>		<b>339</b>	<b>7.216</b>	<b>19.490</b>
<b>Zarada po dionici</b>					
<b>a) Osnovna zarada po dionici</b>					
<b>b) Razrijeđena zarada po dionici</b>					
<b>Dobit/(gubitak) koja pripada:</b>					
<b>a) Vlasnicima matičnog društva</b>					
<b>b) Vlasnicima manjinskih interesa</b>					
<b>Ukupni rezultat koji pripada:</b>					
<b>a) Vlasnicima matičnog društva</b>					
<b>b) Vlasnicima manjinskih interesa</b>					
<b>Građačac 27.02.2025.</b>					

Gradačac, 27.02.2025.

Mjesto i datum

Kontrolni broj: 1159375366

MEŠIĆ (MEYLUDIN) AMRA  
CERTIFICIRANJACHODa  
CR8435  
CR.274212

Fejzić Adnan  
D.O.O. "PARKINZI"  
M.P.  
Direktor

## Fejzić Adnan

Direktor

## BRUTO BILANS

SA POČETNIM STANJEM

Od konta: do: 999999  
Za period od: 01.01.2024 do: 31.12.2024  
Od mjesta troška: do:  
Organiz. jedinica:

test

Konto	NAZIV	Duguje KM	Potražuje KM	Saldo KM
013000	Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima	110.335,35	0,00	110.335,35
013900	Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	23.114,01	-23.114,01
<b>013</b>		<b>110.335,35</b>	<b>23.114,01</b>	<b>87.221,34</b>
<b>01</b>		<b>110.335,35</b>	<b>23.114,01</b>	<b>87.221,34</b>
022000	Proizvodna oprema	156.133,62	0,00	156.133,62
022100	Druga oprema	33.955,92	0,00	33.955,92
022900	Ispravak vrijednosti proizv.opr.radi amortizacije	0,00	156.133,62	-156.133,62
022901	Ispravak vrijednosti druge opreme radi amortizacij	0,00	33.955,92	-33.955,92
<b>022</b>		<b>190.089,54</b>	<b>190.089,54</b>	
023000	Alati,pogonski i kancelarijski namještaj	5.775,55	0,00	5.775,55
023900	Ispravka vrijed.alati,pogonski i kancelarijski namještaj	0,00	4.725,00	-4.725,00
<b>023</b>		<b>5.775,55</b>	<b>4.725,00</b>	<b>1.050,55</b>
024000	Transportna sredstva	51.150,00	0,00	51.150,00
024900	Ispravka vrijednosti transportnih sredstava	0,00	14.568,75	-14.568,75
<b>024</b>		<b>51.150,00</b>	<b>14.568,75</b>	<b>36.581,25</b>
<b>02</b>		<b>247.015,09</b>	<b>209.383,29</b>	<b>37.631,80</b>
<b>KLASA 0</b>		<b>357.350,44</b>	<b>232.497,30</b>	<b>124.853,14</b>
103000	Sitan inventar,autogume i ambalaža	468,17	0,00	468,17
<b>103</b>		<b>468,17</b>		<b>468,17</b>
<b>10</b>		<b>468,17</b>	<b>0,00</b>	<b>468,17</b>
151000	Dani avansi u državi za obrtna sredstva	11,97	0,00	11,97
<b>151</b>		<b>11,97</b>		<b>11,97</b>
<b>15</b>		<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11,97</b>
<b>KLASA 1</b>		<b>480,14</b>		<b>480,14</b>
200800	Žiro račun Asa Banka	1.140.041,45	1.140.041,57	-0,12
200900	Žiro račun - prijelazni konto	296.181,10	296.181,10	
<b>200</b>		<b>1.436.222,55</b>	<b>1.436.222,67</b>	<b>-0,12</b>
202800	Ostala novčana sredstva kaucija za automate	100,00	0,00	100,00
<b>202</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
205000	Glavna blagajna	2.259,72	0,00	2.259,72
<b>205</b>		<b>2.259,72</b>		<b>2.259,72</b>
<b>20</b>		<b>1.438.582,27</b>	<b>1.436.222,67</b>	<b>2.359,60</b>
210000	Kupci povezana pravna lica	230.026,65	230.619,03	-592,38
<b>210</b>		<b>230.026,65</b>	<b>230.619,03</b>	<b>-592,38</b>
211000	Kupci u zemlji	631.720,98	554.320,23	77.400,75
<b>211</b>		<b>631.720,98</b>	<b>554.320,23</b>	<b>77.400,75</b>
<b>21</b>		<b>861.747,63</b>	<b>784.939,26</b>	<b>76.808,37</b>
270000	PDV u primljenim računima	36.820,13	36.714,78	105,35
<b>270</b>		<b>36.820,13</b>	<b>36.714,78</b>	<b>105,35</b>
276000	PDV porez koji nije stečeno pravo odbitka	53,71	53,71	
<b>276</b>		<b>53,71</b>	<b>53,71</b>	
<b>27</b>		<b>36.873,84</b>	<b>36.768,49</b>	<b>105,35</b>

Konto	N A Z I V	Duguje KM	Potražuje KM	Saldo KM
<b>KLASA 2</b>		<b>2.337.203,74</b>	<b>2.257.930,42</b>	<b>79.273,32</b>
302000	Temeljni kapital ulagača	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>302</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
340000	Neraspoređena dobit prethodnih godina	0,00	189.806,34	-189.806,34
<b>340</b>			<b>189.806,34</b>	<b>-189.806,34</b>
341000	Neraspoređena dobit tekuće godine	21.878,00	26.899,00	-5.021,00
<b>341</b>		<b>21.878,00</b>	<b>26.899,00</b>	<b>-5.021,00</b>
<b>34</b>		<b>21.878,00</b>	<b>216.705,34</b>	<b>-194.827,34</b>
350000	Preneseni gubitak iz prethodnih godina	176.914,34	0,00	176.914,34
<b>350</b>		<b>176.914,34</b>		<b>176.914,34</b>
<b>35</b>		<b>176.914,34</b>	<b>0,00</b>	<b>176.914,34</b>
<b>KLASA 3</b>		<b>198.792,34</b>	<b>218.705,34</b>	<b>-19.913,00</b>
422600	Kratkoročni krediti u državi ASA banka	253.017,01	280.090,34	-27.073,33
<b>422</b>		<b>253.017,01</b>	<b>280.090,34</b>	<b>-27.073,33</b>
<b>42</b>		<b>253.017,01</b>	<b>280.090,34</b>	<b>-27.073,33</b>
431000	Dobavljači povezana pravna lica	152.100,00	169.650,00	-17.550,00
<b>431</b>		<b>152.100,00</b>	<b>169.650,00</b>	<b>-17.550,00</b>
432000	Dobavljači u zemlji	218.978,98	292.695,54	-73.716,56
<b>432</b>		<b>218.978,98</b>	<b>292.695,54</b>	<b>-73.716,56</b>
<b>43</b>		<b>371.078,98</b>	<b>462.345,54</b>	<b>-91.266,56</b>
450000	Obaveze za neto plaću	207.596,46	230.021,67	-22.425,21
<b>450</b>		<b>207.596,46</b>	<b>230.021,67</b>	<b>-22.425,21</b>
451000	Obaveze za porez na platu	14.541,11	17.162,90	-2.621,79
<b>451</b>		<b>14.541,11</b>	<b>17.162,90</b>	<b>-2.621,79</b>
452020	Obaveze za doprinose za zdravstvo	49.234,85	58.115,67	-8.880,82
452030	Obav.za doprinose osiguranja od nezaposlen	6.093,86	7.170,33	-1.076,47
452050	Obaveze za penz.invalid.osiguranje	67.420,24	79.799,56	-12.379,32
452060	Porez za zaštitu od nesreća	947,46	1.510,45	-562,99
452070	Vodna naknada	947,46	1.492,88	-545,42
452080	Dop.za invaliditet	1.587,14	2.953,16	-1.366,02
<b>452</b>		<b>126.231,01</b>	<b>151.042,05</b>	<b>-24.811,04</b>
456000	BiH Obaveze za topli obrok radnika	41.799,21	50.039,36	-8.240,15
456100	Obaveze za prijevoz na posao	14.113,87	16.513,99	-2.400,12
<b>456</b>		<b>55.913,08</b>	<b>66.553,35</b>	<b>-10.640,27</b>
<b>45</b>		<b>404.281,66</b>	<b>464.779,97</b>	<b>-60.498,31</b>
466000	Obveze za ugovore o djelu	17.943,66	19.367,53	-1.423,87
<b>466</b>		<b>17.943,66</b>	<b>19.367,53</b>	<b>-1.423,87</b>
<b>46</b>		<b>17.943,66</b>	<b>19.367,53</b>	<b>-1.423,87</b>
470000	Obveze za PDV po izdanim računima	31.793,81	31.793,81	
<b>470</b>		<b>31.793,81</b>	<b>31.793,81</b>	
473000	PDV-krajnja potrošnja	73.691,50	73.691,50	
<b>473</b>		<b>73.691,50</b>	<b>73.691,50</b>	
479000	Obveze za razliku PDV-a po obračunu	68.845,00	70.767,00	-1.922,00
<b>479</b>		<b>68.845,00</b>	<b>70.767,00</b>	<b>-1.922,00</b>
<b>47</b>		<b>174.330,31</b>	<b>176.252,31</b>	<b>-1.922,00</b>
481000	Porez na dobit	2.388,00	3.211,00	-823,00
<b>481</b>		<b>2.388,00</b>	<b>3.211,00</b>	<b>-823,00</b>
489000	Ostale obaveze za TZ Turistička zajednica	508,00	848,99	-340,99
489100	Ostale obaveze za Šume	0,00	1.395,44	-1.395,44
489200	Ostale obaveze za članske doprinose,komun takse i sl	50,00	0,00	50,00

Konto	NAZIV	Duguje KM	Potražuje KM	Saldo KM
<b>489</b>		<b>558,00</b>	<b>2.244,43</b>	<b>-1.686,43</b>
<b>48</b>		<b>2.946,00</b>	<b>5.455,43</b>	<b>-2.509,43</b>
<b>KLASA 4</b>		<b>1.223.597,62</b>	<b>1.408.291,12</b>	<b>-184.693,50</b>
511000	Trošak sirovina i materijala	26.988,96	0,00	26.988,96
511200	Troškovi kancelarijskog materijala	4.890,59	0,00	4.890,59
511500	Materijal za zaštitu na radu	327,95	0,00	327,95
511600	Drugi troškovi materijala	6.881,26	0,00	6.881,26
<b>511</b>		<b>39.088,76</b>		<b>39.088,76</b>
512100	Električna energija	39.964,22	0,00	39.964,22
512200	Troškovi goriva, nafte	5.089,83	0,00	5.089,83
512300	Gorivo za grijanje	2.281,23	0,00	2.281,23
<b>512</b>		<b>47.335,28</b>		<b>47.335,28</b>
513100	Materijal za održavanje i za popravke	873,11	0,00	873,11
<b>513</b>		<b>873,11</b>		<b>873,11</b>
<b>51</b>		<b>87.297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87.297,15</b>
520000	Troškovi neto plaća	357.694,93	0,00	357.694,93
<b>520</b>		<b>357.694,93</b>		<b>357.694,93</b>
523200	Dnevnice za službena putovanja	905,16	0,00	905,16
<b>523</b>		<b>905,16</b>		<b>905,16</b>
524000	BiH troškovi toplog obroka	45.550,87	0,00	45.550,87
524100	BiH troškovi prijevoza na posao	13.565,95	0,00	13.565,95
524200	BiH troškovi regres	4.900,00	0,00	4.900,00
524400	Ostale isplate zaposlenima (vjerski blag, nagrade)	13.287,00	0,00	13.287,00
524500	Otpremnine	1.277,00	0,00	1.277,00
<b>524</b>		<b>78.580,82</b>		<b>78.580,82</b>
527100	Troškovi naknada članovima nadzornog odbora	13.519,80	0,00	13.519,80
<b>527</b>		<b>13.519,80</b>		<b>13.519,80</b>
529000	Isplate po ugovoru o djelu	4.553,40	0,00	4.553,40
<b>529</b>		<b>4.553,40</b>		<b>4.553,40</b>
<b>52</b>		<b>455.254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>455.254,11</b>
531000	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	550,00	0,00	550,00
<b>531</b>		<b>550,00</b>		<b>550,00</b>
532000	Usluge servisnog održavanja	5.968,94	0,00	5.968,94
<b>532</b>		<b>5.968,94</b>		<b>5.968,94</b>
533000	Najamnina zgrada, transportnih vozila	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>533</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
535000	Troškovi propagande i reklame	1.914,76	0,00	1.914,76
<b>535</b>		<b>1.914,76</b>		<b>1.914,76</b>
539000	Troškovi ostalih usluga	7.483,23	0,00	7.483,23
539400	Komunalne usluge	15.989,30	0,00	15.989,30
<b>539</b>		<b>23.472,53</b>		<b>23.472,53</b>
<b>53</b>		<b>91.906,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91.906,23</b>
540200	Amortizacija druge materijalne imovine	8.800,96	0,00	8.800,96
<b>540</b>		<b>8.800,96</b>		<b>8.800,96</b>
<b>54</b>		<b>8.800,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,96</b>
551000	Troškovi reprezentacije	2.758,60	0,00	2.758,60
<b>551</b>		<b>2.758,60</b>		<b>2.758,60</b>
552000	Premija osiguranja materijalne i nematerijalne imo	4.898,67	0,00	4.898,67
<b>552</b>		<b>4.898,67</b>		<b>4.898,67</b>
553000	Troškovi platnog prometa	40,00	0,00	40,00
553100	Bankovne usluge, provizije, naknade	1.053,54	0,00	1.053,54

Konto	NAZIV	Duguje KM	Potražuje KM	Saldo KM
<b>553</b>		<b>1.093,54</b>		<b>1.093,54</b>
554000	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	5.817,83	0,00	5.817,83
<b>554</b>		<b>5.817,83</b>		<b>5.817,83</b>
555200	Naknada za zaštitu voda, vodni doprinos, turističke zajednice	3.751,98	0,00	3.751,98
555300	Komunalne, administrativne, sudske i ostale takse	495,20	0,00	495,20
<b>555</b>		<b>4.247,18</b>		<b>4.247,18</b>
556400	Tr. računovodstvene i revizijske usluge	6.435,00	0,00	6.435,00
<b>556</b>		<b>6.435,00</b>		<b>6.435,00</b>
559920	Drugi rashodi -izravnivanja	0,62	0,00	0,62
559940	Porezno nepriznati rashodi	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>559</b>		<b>1.050,62</b>		<b>1.050,62</b>
<b>55</b>		<b>26.301,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301,44</b>
561000	Kamate banaka	1.965,57	0,00	1.965,57
<b>561</b>		<b>1.965,57</b>		<b>1.965,57</b>
<b>56</b>		<b>1.965,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,57</b>
<b>KLASA 5</b>		<b>671.525,46</b>		<b>671.525,46</b>
611200	Prihodi od prodaje usluga	0,00	463.246,23	-463.246,23
<b>611</b>			<b>463.246,23</b>	<b>-463.246,23</b>
<b>61</b>		<b>0,00</b>	<b>463.246,23</b>	<b>-463.246,23</b>
650000	Prihodi od premija, subvencija, poticaja	0,00	56.335,89	-56.335,89
<b>650</b>			<b>56.335,89</b>	<b>-56.335,89</b>
651000	Prihodi od zakupa	0,00	135.076,34	-135.076,34
<b>651</b>			<b>135.076,34</b>	<b>-135.076,34</b>
652000	Prihodi od donacija	0,00	3.401,28	-3.401,28
<b>652</b>			<b>3.401,28</b>	<b>-3.401,28</b>
659000	Ostali prihodi	0,00	21.697,82	-21.697,82
<b>659</b>			<b>21.697,82</b>	<b>-21.697,82</b>
<b>65</b>		<b>0,00</b>	<b>216.511,33</b>	<b>-216.511,33</b>
<b>KLASA 6</b>			<b>679.757,56</b>	<b>-679.757,56</b>
700000	Prijenos rezultata	8.232,00	0,00	8.232,00
<b>700</b>		<b>8.232,00</b>		<b>8.232,00</b>
<b>70</b>		<b>8.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232,00</b>
<b>KLASA 7</b>		<b>8.232,00</b>		<b>8.232,00</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>4.797.181,74</b>	<b>4.797.181,74</b>	<b>0,00</b>

REKAPITULACIJA PO KLASAMA			
Klasa	Duguje KM	Potražuje KM	Saldo KM
0	357.350,44	232.497,30	124.853,14
1	480,14		480,14
2	2.337.203,74	2.257.930,42	79.273,32
3	198.792,34	218.705,34	-19.913,00
4	1.223.597,62	1.408.291,12	-184.693,50
5	671.525,46		671.525,46
6		679.757,56	-679.757,56
7	8.232,00		8.232,00
SVEUKUPNO:	4.797.181,74	4.797.181,74	0,00



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA ZA 2024. GODINU

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

- 1) Naziv poslovnog subjekta **JP PARKINZI doo**  
2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta **4210144270001**  
3) Kanton **Tuzlanski kanton** Općina **Gradačac**  
Ulica i broj **H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.** Telefon **035/816-136**  
4) Djelatnost prema KD BiH 2010 **68.20**

**TABELA 1. IZVRŠENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANSIRANJA U 2024. GODINI**  
(bez kupovine zemljišta, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocjenosti)

Redni broj	Iznos u KM
1. Isplaćeno za investicije po izvorima u 2024. godini (1 = 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0
1.1 iz sopstvenih sredstava <sup>3)</sup>	0
1.2 iz udruženih sredstava (1.21+1.22)	0
1.21 domaćih investitora	0
1.22 inostranih investitora	0
1.3 iskorišteni finansijski krediti <sup>4)</sup> (1.31+1.32+1.33)	0
1.31 domaćih banaka	0
1.32 stranih kreditora	0
1.33 drugih domaćih kreditora, osim banaka	0
1.4 finansijski najam - lizing <sup>5)</sup>	0
1.5 iz sredstava budžeta, vanbudžetskih fondova i drugih fondova	0
1.6 iz drugih izvora (interna realizacija, stalna imovina dobijena bez naknade, putem kompenzacije, donacije, humanitarne pomoći)	0
1.61 od toga: strana humanitarna pomoć i donacije	0

1) Obuhvatiti samo izvršene isplate u toku godine (bez prenesenog salda, storna i preknjižavanja, i ne uključujući ostvarene a neplaćene investicije).  
U isplate za investicije uključuju se kursne razlike koje su plaćene u izvještajnoj godini za investicije ostvarene u toj godini i ranije.

2) U isplate za investicije uključiti i otplate komercijalnih kredita.

3) Bez kredita datih radnicima za izgradnju i kupovinu stanova u ličnoj svojini.

4) Bez otplate anuiteta po finansijskim kreditima.

5) Ako ste kupili stalno sredstvo u izvještajnoj godini putem finansijskog lizinga, u tabeli 1. prikazite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.

**TABELA 2. VREMENSKA RAZGRANIČENJA IZMEĐU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENIH INVESTICIJA SA STANJEM 31.12.2024. GODINE**

Redni broj	Iznos u KM
2.1 Isplaćeno za investicije u toku 2024. godine (2.11+2.12) = Tabela 1., Redni broj 1.	0
2.11 za izvršene radove i nabavke u toku 2024. godine <sup>6)</sup>	0
2.12 za izmirenje obaveza iz 2023. godine i ranije prema izvođačima radova i isporučiocima opreme i drugima; za otplatu iskorištenih komercijalnih kredita za investicije u 2023. godini i ranije kod preduzeća u zemlji i inostranih preduzeća; za avanse date u 2024. godini po odbitku obračunatog dijela pod 2.11.	0
2.2 Izvršeni a neplaćeni radovi i nabavke u toku 2024. godine - neizmirene obaveze iz ostvarenih investicija u toku 2024. godine prema izvođačima radova, isporučiocima opreme i drugima; iskorišteni komercijalni krediti za investicije ostvarene u toku 2024. godine kod preduzeća u zemlji i inostranih preduzeća; plaćeni avansi u ranijim godinama, a obračunati u toku 2024. godine za izvršene radove i isporučenu opremu u 2024. godini.	0
2.3 Vrijednost ostvarenih investicija u 2024. godini (2.11+2.2)=Tab.3., Red.br.3., Kol.3.	0

6) Uključiti cjelokupnu nabavnu vrijednost stalnog sredstva nabavljenog putem finansijskog lizinga.

TABELA 3. TEHNIČKA STRUKTURA OSTVARENIH INVESTICIJA USTALNA SREDSTVA U 2024. GODINI

- u KM -

Redni broj	2	UKUPNO (4+5)	Nova stalna sredstva <sup>8)</sup>	Polovna stalna sredstva <sup>9)</sup>	Dezinvesticija /prodaja <sup>10)</sup>
1		3	4	5	6
3.	Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva <sup>7)</sup> u 2024. godini = Tabela 2., Red. broj 2.3 = (zbir 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.6 + 3.7)				
3.1	Gravevinski objekti i prostori (zbir 3.1.1 + 3.2)				
3.1.1	Stambene zgrade i prostori za stanovanje (stanovi; studentski, dječji i staracki domovi; domovi za napuštenu djecu i sl.)				
3.2	Ostali gradevinski radovi (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3)				
3.2.1	Ostala visokogradnja (industrijske, poljoprivredne i ostale privredne hale i zgrade; silosi; hladnjače; rezervoari; cisterne; magacini; garaže; škole; bolnice; zatvori; administrativne zgrade i sl.)				
3.2.2	Niskogradnja (željezničke pruge; putevi; mostovi; vijadukti; nadvožnjaci; tuneli; žičare; električni i telefonski vodovi; naftovodi; bazeni; cjevovodi; vodovod i kanalizacija; objekti za kopanje rude, elektrane, hidrocentrale; aerodromske piste; sportska igrališta; parkirališta i sl.)				
3.2.3	Značajnija poboljšanja zemljišta (izgradnja nasipa, morskih brana, krčenje šuma i kamenitog tla; isušivanje močvara, navodnjavanje i sl.)				
3.3	Strojevi, oprema i transportna sredstva - domaća i uvozna (zbir 3.3.1 + 3.3.2)				
3.3.1	Strojevi i oprema (zbir 3.3.1.1 do 3.3.1.9)				
3.3.1.1	Metalni proizvodi i naprave (metalne konstrukcije, tornjevi, cisterne, kontejneri, kotlovi i oprema za centralno grijanje, rezervoari, željezni i čelični kotlovi itd.)				
3.3.1.2	Strojevi za proizvodnju i iskorištavanje mehaničke energije (motori, turbine, pumpe, kompresori), strojne naprave (podizajuće, transportne, rashladne, za provjetravanje), vage i sl.				
3.3.1.3	Drugi strojevi i naprave za posebne namjene (metalurški, rudarski i građevinski strojevi, prehrambeni, tekstilni i sl.); strojevi za obradu (strugovi, bušilice, glodalice, strojevi za obradu metala, kamena, drveta i sl.)				
3.3.1.4	Poljoprivredni i šumarski strojevi (traktori i drugi poljoprivredni i šumarski strojevi)				
3.3.1.5	Računari i druga oprema za obradu podataka (personalni i drugi računari, štampači), druge kancelarijske mašine (računske, pisače, fotokopirni i slični uređaji); elektronske blagajne, skeneri, bankomati, automati za mijenjanje novca				
3.3.1.6	Električni motori, generatori i transformatori, naprave za distribuciju el. energije, cestovna i druga vanjska rasvjeta, kotlovi za dobijanje pare, atomski reaktori i sl.				
3.3.1.7	Radjski, televizijski i komunikacijski uređaji i oprema (TV i radio prijemnici i odašiljači, telefonski aparati i centrale, faks mašine itd.)				
3.3.1.8	Medicinska oprema, fini mehanički i optički instrumenti (osćiloscopi, voltmetri, laboratorijske centrifuge, elektrografi, mikroskopi), precizne vage, fotografski aparati itd.				
3.3.1.9	Namještaj i unutarnja oprema (metalni i drveni namještaj i sl.); nabavka knjiga za biblioteke				
3.3.2	Transportna sredstva (zbir 3.3.2.1 + 3.3.2.2 + 3.3.2.3)				
3.3.2.1	Putnički automobili do 10 osoba (kao i kombinirani namijenjeni prevozu putnika i tereta)				
3.3.2.2	Teretna vozila (takođe cestovni traktori i prikolice)				
3.3.2.3	Druqa vozila i plovila (autobusi, čamci, traćna i zračna vozila)				
3.4	Od 3.3 (Strojevi, oprema i transportna sredstva) prikazite vrijednost uvezene opreme				
3.5	Biološka sredstva (zbir 3.5.1 + 3.5.2)				
3.5.1	Osnovno stado (razna rasplodna i radna stoka)				
3.5.2	Posumljavanje i dugogodišnji zasadi				
3.6	Nematerijalna stalna sredstva (zbir 3.6.1 + 3.6.2 + 3.6.3 + 3.6.4 + 3.6.5)				
3.6.1	Dugoročna ulaganja u istraživanje i razvoj, osim rudarskih i mineralnih istraživanja				
3.6.2	Rudarska i mineralna istraživanja				
3.6.3	Softveri i baze podataka (zbir od 3.6.3.1 do 3.6.3.4)				
3.6.3.1	Kupljeni softveri (uključujući i licence za softvere)				
3.6.3.2	Softveri proizvedeni u vlastitoj režiji				
3.6.3.3	Kupljene baze podataka				
3.6.3.4	Baze podataka proizvedene u vlastitoj režiji				
3.6.4	Književni i umjetnički originali (sa područja filma, muzike, TV programi, sportske i druge priredbe i sl.)				
3.6.5	Ostala nematerijalna stalna sredstva (studije, projekti, elaborati, komisije za tehnički prijem i sl.)				
3.7	Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta (tr. procjene zemljišta, advokata, porez na promet nekretninama)				
3.8	Dragocjenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi očuvanja vrijednosti kao što su dijamanti, drago kamenje, nemonetrarno zlato, slike, skulpture i sl.) <sup>7)</sup>				
3.9	Licence (osim licenci za softvere), patenti i trgovačke marke <sup>7)</sup>				
3.10	Zemljište (bez troškova prijenosa vlasništva)				

7) Stalna sredstva se vrednuju po lapovnoj cijeni, uključujući troškove montaže i druge uvezene prijenosa vlasništva. Ukoliko ne znate tačnu vrijednost, procijenite je.

8) Uključite: nova stalna sredstva, rekonstrukciju i zamjena postojećih stalnih sredstava, stalna sredstva nabavljena putem finansijskog lizinga - najma, kao i polovnu

opremu u uvozu prvi puta uvezenu, ili ako je nabavljena da bi se koristila po prvput. U svakoj daljoj prodaji ova oprema se smatra domaćom polovnom opremom.

9) Polovna stalna sredstva obuhvataju polovna stalna sredstva nabavljena u zemlji, bez obzira na njihovo porijeklo (listina 8)

10) Uključite stalna sredstva koja su prodana, stalna sredstva koja su data u tramp i stalna sredstva data kao kapitalni transfer u naturi. Prodana stalna sredstva iskazati po vrijednosti iz kupoprodajnog ugovora, nakon odbitka troškova prijenosa vlasništva.

**TABELA 4. INVESTICIJE U NOVA STALNA SREDSTVA PO NAMJENI ULAGANJA I TERITORIJU U 2024. GODINI**

[illegible]

Obrazac popunio:

MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMRA

U pī satī guṇo mē preṇī mē A

Tel./fax 061/506-161

E-mail  
ksbookies@gmail.com

Datum 27.02.2025.

Fejzić Adnan

~~\_\_\_\_\_~~, Direktor

M.P.

**Kontrolni broj: 29487691917111417**

PARKINZI doo  
Naziv pravnog lica

Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.  
Sjedište i adresa pravnog lica

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)  
Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo  
Naziv banke

1340011110002892  
Broj računa

4210144270001  
Identifikacioni broj za direktne poreze

210144270001  
Identifikacioni broj za indirektno poreze

68.20  
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

036  
Šifra opštine

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za  
privredna društva

## ANEKS - DODATNI RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	Grupa konta, konto	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1.	OSTALI PRIHODI I DOBICI (2+5+6+7+8+9+10+11+12)		601	216.511	293.718
2.	Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl., od toga:	650	602	56.335	67.894
3.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode <sup>1)</sup>	650 (dio)	603	0	67.894
4.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija za ostale namjene <sup>2)</sup>	650 (dio)	604	56.335	0
5.	Prihodi od najma (operativni najam)	651	605	135.077	127.943
6.	Prihodi od donacija	652	606	3.401	78.651
7.	Prihodi od članarina	653	607	0	0
8.	Prihodi od tantijema i licencnih prava	654	608	0	0
9.	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	655	609	0	0
10.	Ostali prihodi po drugim osnovama	659	610	21.698	19.230
11.	Dobici od prodaje materijala	675	611	0	0
12.	Dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha	685	612	0	0
13.	TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH FIZIČKIH LICA (14+15+16+17+18+20+21+22)	52	613	455.254	421.877
14.	Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenima) <sup>3)</sup>	520 (dio), 521 (dio)	614	211.325	198.872
15.	Porez na dohodak	520 (dio), 521 (dio)	615	15.692	13.577
16.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	520 (dio), 521 (dio)	616	94.170	89.509
17.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	520 (dio), 521 (dio)	617	36.507	37.844
18.	Troškovi službenih putovanja zaposlenih, od toga:	523	618	905	258
19.	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	523 (dio)	619	905	258
20.	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	524	620	78.581	71.990
21.	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	527	621	13.520	0
22.	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	529	622	4.554	9.827
23.	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (24 do 32)	53	623	91.907	69.558
24.	Troškovi usluga izrade i dorade proizvoda	530	624	0	0
25.	Troškovi transportnih usluga	531	625	550	860
26.	Troškovi usluga održavanja	532	626	5.969	5.582
27.	Troškovi najma	533	627	60.000	55.205
28.	Troškovi sajmovi	534	628	1.915	537
29.	Troškovi reklame i sponzorstava	535	629	0	7.374
30.	Troškovi istraživanja	536	630	0	0
31.	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	537	631	0	0
32.	Troškovi ostalih usluga	539	632	23.473	0
33.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (34 do 41)	55	633	26.301	27.517
34.	Troškovi ostalih usluga	550	634	0	0
35.	Troškovi reprezentacije	551	635	2.759	2.866
36.	Troškovi premija osiguranja	552	636	4.898	3.495
37.	Troškovi platnog prometa	553	637	1.094	1.096
38.	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	554	638	5.818	6.468
39.	Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teret pravnog lica	555	639	4.247	5.510
40.	Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza	556	640	6.435	7.161
41.	Ostali nematerijalni troškovi	559	641	1.050	921

<sup>1)</sup> Prikazati subvencije koje se mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge, subvencije za izvoz ili određivanje nivoa prodajne cijene.

<sup>2)</sup> Prikazati subvencije koje se ne mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge, kao što su subvencije za plaće i naknade, kamatne stope, smanjenje zagađenosti okoline i sl.

<sup>3)</sup> Prikazati iznos koji je isplaćen zaposlenima nakon odbitka poreza na dohodak.

Redni broj	Grupa konta, konto	Oznaka za AOP	IZNOS	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
42.	<b>TROŠKOVI OPERATIVNOG NAJMA/LIZINGA PO MSFI 16</b>			
43.	Troškovi amortizacije obračunati za imovinu s pravom korištenja - operativni najam/lizing <sup>4)</sup>	540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)	642	0
44.	Rashodi od kamata za imovinu s pravom korištenja - operativni najam/lizing <sup>5)</sup>	560 (dio), 561 (dio)	643	0
45.	<b>OSTALI RASHODI I GUBICI (46+47+48)</b>		<b>644</b>	<b>0</b>
46.	Gubici od prodaje materijala	575	645	0
47.	Kalo, rastur, kvar i lom zaliha materijala i robe	579 (dio)	646	0
48.	Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha	585	647	0
49.	<b>ULAZNI/IZLAZNI PDV I AKCIZE</b>			
50.	Potraživanja za PDV (dugovni promet grupe 27) <sup>6)</sup>	27 osim 279	648	36.714
51.	Obaveze za PDV (potražni promet grupe 47) <sup>7)</sup>	47 osim 479	649	105.485
52.	Obaveze za akcize	480	650	0
53.	<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
54.	Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada <sup>8)</sup>		651	15
55.	Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem svakog mjeseca <sup>9)</sup>		652	15
56.	<b>Kapitalizovana proizvodnja za vlastite potrebe <sup>10)</sup></b>		<b>653</b>	<b>0</b>

Navesti na koji način je knjižena kapitalizovana proizvodnja za vlastite potrebe u tekućoj godini:

a) reklasifikacija na konta aktive

<sup>4)</sup> Prikazati troškove amortizacije koji se odnose na imovinu s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 - Najmovi. Troškovi amortizacije se odnose samo na operativni najam/lizing (kao što su troškovi najamnine nekretnina, opreme, prevoznih sredstava i sl.) isključujući finansijski najam/lizing.

<sup>5)</sup> Prikazati rashode od kamata koji se odnose na imovinu s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 - Najmovi. Rashodi od kamata se odnose samo na operativni najam/lizing (kao što su troškovi najamnine nekretnina, opreme, prevoznih sredstava i sl.) isključujući finansijski najam/lizing.

<sup>6)</sup> Prikazati dugovni promet grupe 27 izuzev konta 279 (obračunati ulazni PDV za obračunski period).

<sup>7)</sup> Prikazati potražni promet grupe 47 izuzev konta 479 (obračunati izlazni PDV za obračunski period).

<sup>8)</sup> Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada utvrđuje se tako da se ukupan broj ostvarenih sati rada u periodu podijeli brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom u tom periodu.

<sup>9)</sup> Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca, utvrđuje se tako da se uzme broj zaposlenih na kraju svakog mjeseca iz kadrovske evidencije, i dobijeni zbir podijeli sa 12.

<sup>10)</sup> Prikazati iznos upotrijebljenih vlastitih proizvoda, robe i usluga koji se odnosi na obračunatu vrijednost po osnovu upotrebe za investicije u dugotrajnu imovinu.

Gradačac  
Mjesto

MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMRA  
Certifikovani računovoda  
CERTIFICIRAN RACUNOVODJA  
Amir Mešić  
CR-6113/5  
Broj licence  
CR-6113/5

061/506-161  
Kontakt



Fejzić Adnan  
Direktor

27.02.2025.  
Datum

JP PARKINZI doo  
Naziv pravnog/fizičkog lica  
  
4210144270001  
Identifikacioni broj poreskog obveznika  
  
Gradačac  
Mjesto

Obrazac TŽ

036  
Kôd opštine  
  
H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.  
Ulica i broj

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u  
zakup (leasing)  
Djelatnost

68.20  
Šifra djelatnosti

OBRAČUN ČLANARINE  
od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Red. broj	Opis	AOP	Iznos
0	1	2	3
1.	Osnovica - ukupan prihod	01	679.757,00
2.	Stopa iz člana 12. Uredbe	02	0,040%
3.	Obračunati iznos (osnovica × stopa red.br 1 × 2)	03	271,90
4.	Uplaćena akontacija	04	0,00
5.	Razlika za uplatu (red.br. 3 minus red.br. 4)	05	271,90
6.	Razlika za povrat (red.br. 4 minus red.br. 3)	06	

Gradačac, 27.02.2025.  
Mjesto i datum

MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMRA  
Obrazac sastavio/la  
CR-8113/5

M.P.



Fejzić Adnan, Direktor  
Odgovorno lice

*Fejzić Adnan*

Datum prijema	Pečat nadležnog organa

OBRACUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŠUMA  
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

R. br.	Vrsta naknada za eksploataciju šuma	Oznaka za AOP	Stopa (%)	Osnovica (KM)	Uplata naknade					UKUPNO (8+9+10)
					1.	2.	1.+2.	3.	4.	
					kvartal	kvartal	kvartal	kvartal	kvartal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Naknada za korištenje državnih šuma (7 % od prihoda od drveta, računajući cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog od nedravnih šumskih proizvoda)										
1. a)										
Budžet Federacije BiH			1,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budžet Kantona			1,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Račun opština			5,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknada za opštekorisne funkcije šuma (0,07% od ukupno ostvarenog prihoda)										
2. b)										
Budžet Federacije BiH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budžet Kantona				679.757,00	68,00	68,00	136,00	68,00	68,00	272,00

27.02.2025.

Datum

MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMBA  
CERTIFIKOVAN  
Obrazac sastavljen  
AMBA  
CR-811318

M.P.

Fejzić Adnan  
Direktor  
IZJAVLJENJE  
JAVNO PREDUZEĆE  
PARKINZI  
d.o.o.

- a) Naknadu za korištenje državnih šuma obračunavaju i uplaćuju kantonalna šumsko-privredna društva (korisnici državnih šuma)
- b) Naknadu za opštekorisne funkcije šuma obračunavaju i uplaćuju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji Federacije, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Federacije, a obavljaju djelatnost na teritoriji Federacije, te lica koja obavljaju samostalan privrednu, profesionalnu i drugu djelatnost.



Kontrolni broj: 3149725503358319

JP PARKINZI doo

Naziv pravnog lica

Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.

Sjedište i adresa pravnog lica

4210144270001

Identifikacioni broj za direktne poreze

210144270001

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1340011110002892

Broj računa

68.20

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

036

Šifra opštine

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH

uz godišnji obračun

od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plaće	901	198.872	211.325
2.	Neto naknade plaća	902	0	0
3.	Svega plaće i naknade (1+2)	903	198.872	211.325
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	13.577	15.692
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	89.509	94.170
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	37.844	36.507
7.	Svega doprinosi (5+6)	907	127.353	130.677
8.	Svega (3+4+7)	908	339.802	357.694
9.	Neto učešća zaposlenih u dobiti	909	0	0
10.	Porezi na učešće zaposlenih u dobiti	910	13.557	14.541
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911	0	0
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912	0	0
13.	Svega (9 do 12)	913	13.557	14.541
14.	Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)	914	198.872	211.325
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj)	915	14	15

Gradačac

Mjesto

MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMRA

Certifikovani računovoda

CR-8113/5

CR-8113/5

Broj dozvole

061/506-161

Kontakt

27.02.2025.

Datum

Fejzić Adnan

Direktor

M.P. JAVNO PREDUZEĆE "PARKINZI" GRADACAC

JP PARKINZI doo  
Gradačac, H.K.GRADAŠČEVIĆA B.B.  
JIB: 4210144270001

Finansijsko-informatička agencija  
Ložionička 3, Sarajevo



## OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU

Na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

### JP PARKINZI doo

je prema kriterijumima razvrstavanja iz člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/21), na dan 31.12.2024. iskazalo sljedeće vrijednosti

• šifra djelatnosti	68.20
• ukupan prihod za 31.12.2024. godine	679.757
• prosječna vrijednost poslovne imovine (KM)	223.661
• prosječan broj zaposlenih	15

Veličina pravnog lica na osnovu navedenih kriterijuma: Mikro

27.02.2025.  
Datum



Fejzić Adnan  
Odgovorno lice

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

**4210144270001**

Naziv pravnog lica

**JP PARKINZI doo**

Datum registracije

Oblik

**d.o.o.**

Sjedište

**Gradačac**

Matični broj

**32-05-0002-14**

Ulica i broj

**H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.**

PDV obveznik

**DA**

PDV broj

**210144270001**

Subjekt od javnog interesa

**NE**

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

**68.20****Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili  
nekretninama uzetim u zakup (leasing)**

Broj transakcionog računa

**1340011110002892**

Naziv banke

**ASA Banka d.d. Sarajevo**

E-mail adresa pravnog lica

**ksbookies@gmail.com**

Telefon pravnog lica

**035/816-136****ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU**

Ime

**Fejzić**

Prezime

**Adnan**

Pozicija

**Direktor**

Pol

**Muški****VLASNIČKA STRUKTURA**

Naziv suvlasnika

Procenat vlasništva

**1. Bosna i Hercegovina****2. Federacija BiH****3. Kanton****4. Grad****Gradačac****100,00%****5. Opština 1****6. Opština 2****7. Opština 3****8. Drugo pravno lice u državnom vlasništvu****9. Privatno vlasništvo****Ukupno****100,00%****PODACI O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAJU**

Tip izvještaja

**Godišnji**

Verzija izvještaja

**Osnovna**

Interval izvještavanja - Datum od

**1.1.2024.**

Interval izvještavanja - Datum do

**31.12.2024.**

Datum sastavljanja izvještaja

**27.2.2025.**

Standard izvještavanja

**MSFI za MSP (mala i srednja pravna lica)**

Izvještaj priprema

**MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMRA; licenca br. CR-8113/5**

E-mail adresa

**ksbookies@gmail.com**

Kontakt-telefon

**061/506-161****JIB+ 4210144270001102445715**

Ovaj obrazac se obavezno popunjava i štampa kod pripreme svih tipova finansijskih izvještaja, kao i izjave o neaktivnosti. Ovjera nije potrebna.

JP PARKINZI doo  
Naziv pravne/fizičke osobe/Ilica

Obrazac "OVN"

4210144270001

Identifikacioni broj obveznika naknade

68.20

Šifra djelatnosti

Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.

Adresa: mjesto, ulica i broj

035/816-136

Broj telefona

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNATIM I UPLAĆENIM VODNIM NAKNADAMA  
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Red. broj	Naziv vodne naknade	Jedinica mjere	Iznos/Količina	Visina opšte i posebnih naknada	Obračunati iznos /KM/ (4×5)	Uplaćeni iznos /KM/	Razlika za uplatu/povrat /KM/ (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Opšta vodna naknada	neto plaće zaposlenika	KM	207.596	0,50 %	1.037,98	1.038,00	-0,02
		po ugovoru o djelu	KM	17.943	0,50 %	89,72	90,00	-0,28
		za javnu vodoopskrbu	m <sup>3</sup>	0	0,01	0,00	0,00	0,00
		za flaširanje vode i mineralne vode	m <sup>3</sup>	0	2,00	0,00	0,00	0,00
		za industrijske procese, uključujući TE	m <sup>3</sup>	0	0,03	0,00	0,00	0,00
		za druge namjene	m <sup>3</sup>	0	0,03	0,00	0,00	0,00
		za proizvodnju električne energije u HE	kWh	0	0,001	0,00	0,00	0,00
		za vlasnike transportnih sredstava	EBS	0	2,00	0,00	0,00	0,00
		za ispuštanje otpadnih voda	EBS	0	2,00	0,00	0,00	0,00
		za uzgoj ribe	kg	0	0,04	0,00	0,00	0,00
		za upotrebu vještačkih đubriva	kg	0	0,005	0,00	0,00	0,00
		za upotrebu hemikalija za zaštitu bilja	kg	0	0,075	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	m <sup>3</sup>	0	1,50	0,00	0,00	0,00	
5.	Naknada za zaštitu od poplava	ha	0	5,00	0,00	0,00	0,00	
6.	stambenih, poslovnih ili drugih objekata	m <sup>2</sup>	0	0,10	0,00	0,00	0,00	
Ukupno:				1.127,70	1.128,00	-0,30		

27.02.2025.  
Datum

M.P.



**IZVJEŠTAJ**  
**o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu/naknadi**  
**za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća**

**JP PARKINZI doo**

Naziv pravne/fizičke osobe/lica, odnosno organa vlasti

**4210144270001**

Identifikacioni broj obveznika naknade

**Gradačac**

Mjesto

**H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.**

Ulica i broj

**Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup**  
**(leasing)**

Djelatnost

**68.20**

Šifra djelatnosti

**Izveštaj za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine**

Red. broj	OPIS	AOP	IZNOS
1	2	3	4
1.	Osnovica - isplaćene neto plaće, odnosno neto isplate po ugovoru o djelu i ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova	722581	207.596,00
		722582	17.943,00
2.	Stopa iz tačke 2. Uputstva		0,50%
3.	Obračunati iznos (osnovica × stopa - red.br. 1 × red.br. 2)	722581	1.037,98
		722582	89,72

**Gradačac, 27.02.2025.**

Mjesto i datum

**MEŠIĆ (MEVLUDIN) AMRA**  
Obrazac sastavljen  
*Amra Mešić*  
CR-8113/5

M.P.

**Fejzić Adnan, Direktor**  
Odgovorno lice

**JP PARKINZI doo**

Naziv pravnog lica

**Gradačac, H.K.GRAĐAŠČEVIĆA B.B.**

Sjedište i adresa pravnog lica

**4210144270001**

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

**28.02.2025.godine**

Datum

**GodObr-12/2024**

Broj protokola



Na osnovu člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15) i odredbi Statuta navedenog pravnog lica, a u smislu člana 44. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), direktor donosi

## **ODLUKU O PRIJEDLOGU RASPODJELE DOBITI**

**za period od 01.01.2024. do 31.12.2024., za potrebe njegove predaje ovlaštenoj instituciji**

Isključivo za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji u smislu člana 44. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, direktor donosi odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za navedeni period, u iznosu od

**7.216 KM** u sljedeće namjene:

**0 KM za pokriće gubitka iz ranijih godina;**


**0 KM u rezerve;**

**0 KM za isplatu vlasnicima;**

**7.216 KM kao neraspoređena dobit.**

Konačnu odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za navedeni period usvojiće Skupština društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva.



  
**Fejzić Adnan**  
Odgovorno lice

Kontrolni broj: 37520153421

str. 1 od 1

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.